

musare, *v. n.* (arc.) prodavati
zjala.

musaròla, *f.* V. museròla.

musata, *f.* udar po gubici; *m' ha fatto una* —, naprčio mi nos.

muschiato, *ag.* namirisan mošusom; koji miriše na mošus; (fig.) izvještacen, neprirodan, usiljen; *parole -e*, laskave riječi.

muschio (-chi), *m.* (ruminante) miskić, mošuski jelen, srnče, lanne; (odore) mošušev miris; (pianta) mah, mahovina; *profumare di* —, pokaditi mošusom.

muschioso, *ag.* V. muscoso.

musco (-chi), *m.* (pianta) mahovina, mah, mošus.

muscolare *ag.* mišičan; koji ima razvijene, snažne mišice; *forza* —, žilavost, mišićna snaga.

muscolatura, *f.* mišiće, mišići (ljudskoga tijela).

muscolazione, *f.* radnja mišića.

muscoleggiamento, *m.* (artis.) mišići.

muscoleggiare (*muscoléggiare*, *-gi*), *v. n. e v. a.* (artis.) isticati mišice; *statua bén muscoleggiata*, kip pun mišica.

múscolo, *m.* (anat.) mišić, mišica, ribić.

muscolosità, *f.* jačina u mišicama, mišićna snaga.

muscoloso, *ag.* V. muscolare.

muscoso, *ag.* pokriven, obrastao mahovinom; (*simile a músculo*) mahovinast.

musculazione, *f.* (fisiol.) radnja mišića.

musèo, *m.* muzej; — *di commercio*, trgovacki muzej; — *pelle arti ed industrie*, muzej za umjetnost i obrt.

museròla e museruola, *f.* korpa, košarica (za njušku); (di briglia) brnjica, nagubac; *metter la* —, metnuti brnjicu; (fig.) zapušti usta.

musetta, *f.* (*cornamusa*) gajde, diple; — *pastorale*, slijepa svirala.

música (-che), *f.* glazba, muzika; koncert; *è sempre la stessa* —, uvijek ista stvar dosadna; *carta di* —, notni papir; *libro di* —, note, notna knjiga; *fare della* —, svirati; *métter in* —, komponirati.

musicabile, *ag.* koji se može uglažbiti.

musicale, *ag.* muzički, glazbeni.

musicalizzare, *v. a.* (neol.) uglažbiti, uskladiti za glazbu.

musicante, *m.* glazbar, muzičar; svirač.

musicare (*músico*, *-chi*), *v. n.* glazbovati, svirati. || *v. a.* skladati za glazbu, glazbotvoriti.

musicista (-sti), *m.* V. musicante.

músico (-ci), *m.* V. musicante. || *ag.* *orecchio* —, glazbeno uho; (stòr) uškopljeni čovjek, koji je pjevao u kazalištu.

musicomania, *f.* strast za glazbom.

musiera, *f.* V. museròla.

muso, *m.* njuška, gubica, rilo; (scherz.) lice; (bróncio) pućenje, prćenje; *fare il* —, pućiti se, prći se; *tòrcere il* —, načiniti kiselo, nezadovoljno lice, mrgoditi se, mrštiti se; *a — duro*, neuzbudljivo, sigurnim pouzdanjem; *rider sul* —, smijati se u brk; (fam.) *pel tuo bél* —, za tvoje lijepo oči.

musoliéra, *f.* (p. u.) V. museròla.

musone, *m.* (*-na*, *f.*) naburenko, načurenko, srditko.

musoneria, *f.* burenje, pućenje, mrđodenje, srđenje; srditost, naburenost.

mussare, *v. n.* (di vino, liquore) pjeniti se, pjenušati se, pjenušiti se.

müssola, *f.* (p. u.), **mussolina**, *f.* e **müssolo**, *m.* muslin (tkanina).

mussulmano, *m.* V. muslimano.

mustacchi, *mpl.* brk; *che ha lunghi* —, brkast; *un vecchio* —, stari vojnik.

mustèla, *f.* (zool.) lasica.

müstio, *m. e der.* V. muschio e der.

musulmano, *ag.* muslimanski, muslimanski. || *m.* musliman, musliman, muhamedanac.

muta, *f.* (il mutare) mijenjanje; promjena, izmjena; (d' abiti) odijelo za zamjenu; (di sentinella) određivanje mjestu; (de' bacchi) promjena, spanje; (di uccelli) mitarenje; (di vipere) svlačenje; (di bestie da tiro) zaprega; (di cani) čopor lovačkih pasa; (di cose appaiate) par; *a* —, promjenice, na izmjenu; *dar-*